

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
PODGORICA

Broj 06-2691
Podgorica, 27.03. 2025 god.

Na osnovu čl. 75 i 76 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG“, br. 145/21 i 48/24), čl. 1 i 15 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Službeni list CG“, broj 9/11) i člana 23 stav 2 alineja 14 Statuta Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore („Službeni list CG“, broj 15/24),

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE - Podgorica (u daljem tekstu: Fond), kojeg zastupa direktor dr Vuk Kadić

i

DOO "MONTESUN 2020" D.O.O. Nikšić, (u daljem tekstu: isporučilac pomagala), koju zastupa Gordana Đukanović, zaključuju

U G O V O R
O ISPORUCI OČNIH POMAGALA

Član 1

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze ugovornih strana radi obezbjeđivanja ostvarivanja prava osiguranih lica Fonda (u daljem tekstu: osigurano lice) na očna pomagala bliže definisana ugovorom, a u skladu sa Pravilnikom o ostvarivanju prava na medicinsko-tehnička pomagala (u daljem tekstu: Pravilnik) i Listom medicinsko-tehničkih pomagala (u daljem tekstu: Lista pomagala).

Član 2

Ugovorne strane su saglasne da se međusobna prava i obaveze po ovom ugovoru uređuju saglasno važećim propisima iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite

Član 3

Isporučilac pomagala će vršiti isporuku pomagala na lokaciji Ulica Radoja Dakića bb Nikšić.

Član 4

Isporučilac pomagala je u obavezi da osiguranom licu izda očno pomagalo (u daljem tekstu: pomagalo) saglasno nazivu i šifri pomagala iz potvrde o odobrenju nabavke pomagala, ovjerene i izdate od nadležne područne jedinice/filijale Fonda (u daljem tekstu: potvrda Fonda), karakteristika i od materijala u skladu sa Listom pomagala i to:

Naočare sa staklima:

- BA1105 - Ram za naočare;
- BA1106 - Mineralna stakla za korekciju vidne oštine;
- BA1107 - Mineralna stakla za korekciju vidne oštine - cilindrična;
- BA1109 - Korekciona stakla od plastike;
- BA1110 - Korekciona stakla od plastike - cilindrična;
- BA1113 - Korekciona stakla od plastike - bifokalna;
- BA1114 - Korekciona stakla od plastike - cilindrična bifokalna.

Potvrda iz stava 1 ovog člana važi 60 dana od dana izdavanja.

Isporučilac pomagala je dužan da osiguranom licu isporuči odobreno pomagalo najdalje u roku od 30 dana od dana preuzimanja potvrde od osiguranog lica.

Isporučilac pomagala je dužan da osiguranom licu pruži edukaciju za korišćenje pomagala, za koja je to potrebno.

Član 5

Isporučilac pomagala je dužan da uz isporučeno pomagalo osiguranom licu izda uputstvo za upotrebu i održavanje pomagala, kao i garantni list za pomagalo.

Garantni rok za pomagalo iz člana 2 ovog ugovora teče od dana isporuke pomagala.

Isporučilac pomagala je u obavezi da u garantnom roku o svom trošku održava i vrši zamjenu pomagala.

Isporučilac pomagala je dužan da osiguranom licu po potrebi, pruži edukaciju za korišćenje pomagala za koja je to potrebno.

Član 6

Isporučilac pomagala je u obavezi da za pomagala koja isporučuje osiguranim licima posjeduje sertifikat o kvalitetu po važećim standardima, dokaz da se pomagalo nalazi u prometu u zemlji proizvođača, kao i da je registrovano u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (ClnMED).

Član 7

Isporučilac pomagala je obavezan da isporuku pomagala vrši kontinuirano radnim danima, u okviru osmočasovnog radnog vremena.

Isporučilac pomagala je obavezan da vidno istakne natpis o radnom vremenu.

Isporučilac pomagala je u obavezi da o promjeni lokacije odmah obavijesti Fond.

Član 8

Ukoliko se po postupku propisanom Pravilnikom ocijeni da pomagalo nije funkcionalno, Isporučilac pomagala je u obavezi da postupi po ocjeni, nalazu i mišljenju Komisije za ocjenu funkcionalnosti.

Član 9

Isporučilac pomagala je obavezan da osiguranom licu naplati učešće u troškovima zdravstvene zaštite (participaciju) u skladu sa potvrdom Fonda i izda priznаницu o naplaćenoj participaciji.

Član 10

Isporučilac pomagala je u obavezi da izvrši prilagođavanje svog informacionog sistema u skladu sa specifikacijom i softverskim kontrolama na WebService-u razvijenom u Fondu, ili da koristi namjensku aplikaciju koju obezbjeđuje Fond i time obezbijedi nesmetanu elektronsku razmjenu podataka sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom.

Troškovi održavanja softvera koji obezbjeđuje Fond padaju na teret isporučioca pomagala, a o mjesечnom iznosu troškova održavanja, početku njihove primjene i svim eventualnim izmjenama Fond je u obavezi da obavijesti isporučioce.

Član 11

Isporučilac pomagala će isporučena pomagala fakturisati po cijenama utvrđenim Cjenovnikom medicinsko-tehničkih pomagala, a prema šifri pomagala iz potvrde Fonda.

Isporučilac pomagala će jednom mjesечно ispostavljati elektronske i papirne fakture, za svaki osnov osiguranja, nadležnoj područnoj jedinici/filijali Fonda.

Isporučilac pomagala je dužan da uz fakturu priloži original potvrdu Fonda iz člana 4 stav 1 ovog ugovora, sa popunjenim podacima o obračunu, datumu izdavanja pomagala i potpisom osiguranog lica, kao dokaz da je pomagalo preuzeto.

Prilog fakturi iz stava 1 ovog člana su izvještaji o isporučenim pomagalima, koji su dostupni putem elektronske razmjene podataka i ne dostavljaju se Fondu u štampanoj formi.

Isporučilac pomagala je u obavezi da fakturisani iznos troškova na ime isporučenih pomagala osiguranim licima Fonda, umanji za iznos naplaćene participacije.

Član 12

Ako u toku ugovorenog perioda dođe do promjene cijena, neće se vršiti izmjene i dopune ugovora, već će Fond o novim cijenama obavijestiti isporučioca pomagala.

Član 13

Faktura se dostavlja do 10-og u mjesecu, za isporučena pomagala u prethodnom mjesecu.

Troškovi održavanja softvera na mjesечnom nivou iz člana 10 stav 2 ovog ugovora, iskazuju se kao odbitna stavka na fakturi za isporučena pomagala, koju će isporučilac pomagala ispostavljati Fondu.

Fond će vršiti plaćanje na osnovu ispostavljenih mjesечnih faktura u roku od 60 dana od dana ispostavljanja faktura.

Član 14

Prilog fakture je mjeseci izvještaj o indikatorima iz člana 16 Pravilnika o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga i to:

- broj realizovanih potvrda o nabavci pomagala po vrstama pomagala i
- iznos fakturisanih pomagala.

Izvještaj iz stava 1 ovog člana, za pomagala iz člana 4, čini sastavni dio ovog ugovora i isti se obezbjeđuje iz informacionog sistema Fonda.

Član 15

Usklađivanje obaveza između Fonda i isporučioca pomagala vrši se periodično i na godišnjem nivou u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvenih usluga i načinu plaćanja zdravstvenih usluga.

Usklađivanje i obračun obaveza između Fonda i isporučioca pomagala utvrđuje se po isteku godine na osnovu fakturisanih usluga i izvršenih plaćanja od strane Fonda, kao i na osnovu izvještaja o kontroli izvršavanja ugovorenih obaveza.

Član 16

Fond može vršiti redovne i vanredne kontrole izvršenja ugovornih obaveza isporučioca pomagala, u skladu sa Pravilnikom o načinu, postupku, sadržaju i mjerama kontrole davaoca zdravstvenih usluga.

Član 17

Kontrolu izvršenja ugovornih obaveza po ovom ugovoru obavljaju ovlašćena lica Fonda.

Prilikom kontrole izvršavanja ugovornih obaveza isporučioca pomagala posebno će se voditi računa o ostvarivanju prava osiguranih lica.

Član 18

Ugovorne strane su saglasne da postupanje isporučioca pomagala suprotno odredbama propisa iz člana 2 ovog ugovora, koje onemogućava ili otežava ostvarivanje prava osiguranih lica na medicinsko-tehnička pomagala, predstavlja povredu ugovorenih obaveza.

Ugovorne strane su saglasne da isporučilac pomagala ne postupa saglasno preuzetim obavazama iz ovog ugovora ako:

- ne isporučuje pomagala shodno Pravilniku,
- ne omogućava ostvarivanje prava na pomagala pod jednakim uslovima svim osiguranim licima Fonda,
- evidentira i fakturiše pomagalo koje nije izdao osiguranom licu ili ga je izdao suprotno važećim propisima,
- naplaćuje osiguranim licima Fonda participaciju suprotno važećim propisima,
- ne ispunjava obavezu u pogledu radnog vremena utvrđenog u čl. 6 ovog ugovora,

- u sprovođenju ugovornih obaveza preduzima radnje koje su u bilo kom smislu suprotne zakonskim odredbama, posebnim propisima, međunarodnim ugovorima, opštim aktima Fonda i ugovornim odredbama.

Isporučilac pomagala ne vrši povredu ugovorenih obaveza ukoliko su nastupile okolnosti koje su van njegovog uticaja i nadležnosti, odnosno na koje nije mogao da utiče.

Član 19

Ako Fond utvrdi nepravilnosti, a u zavisnosti od nastalih štetnih posledica po Fond i osigurana lica Fonda, izreći će sledeće mјere:

- pisanu opomenu,
- zahtjev za knjižno odobrenje,
- otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku,
- obustavljanje prenosa finansijskih sredstava dok isporučilac pomagala ne otkloni utvrđene nepravilnosti i
- raskid ugovora i naknada štete.

Član 20

U slučaju spora u vezi sa izvršenjem ovog ugovora, može se imenovati arbitraža sastavljena od dva predstavnika Fonda, i po jednog predstavnika isporučioca pomagala, Ljekarske ili Farmaceutske komore i Ministarstva zdravlja.

Postupak pred arbitražom je hitan, odluka se donosi u roku od 30 dana od dana imenovanja arbitraže, većinom glasova članova arbitraže u skladu sa zakonom.

Dok traje postupak pred arbitražom, rokovi za pokretanje sudskog postupka miruiu.

Odluka arbitraže je obavezujuća za strane u sporu.

Strana u sporu nezadovoljna odlukom arbitraže može pokrenuti sudski postupak, koji ne zadržava izvršenje Odluke arbitraže.

Član 21

Fond ima pravo raskinuti ugovor prije isteka roka na koji je zaključen i tražiti naknadu štete, ako isporučilac pomagala ne ispunjava svoje ugovorne obaveze, odnosno ako bi dalje ispunjavanje ovog ugovora izazvalo štetne posljedice po osigurana lica i Fond.

Isporučilac pomagala može raskinuti ovaj ugovor ukoliko Fond ne ispunjava svoje ugovorne obaveze.

Ugovor se može raskinuti uslijed izmjene propisa koji su predstavljali osnov za zaključenje ugovora, odnosno koji ograničavaju njegovu dalju primjenu.

Ugovorne strane su u obavezi da o namjeri raskida ugovora, pisano obavijeste drugu ugovornu stranu.

Otkazni rok za raskid ugovora je 30 dana.

Član 22

Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove povodom ovog ugovora rješavaju sporazumno ili posredstvom arbitraže iz čl. 17 ovog ugovora.

Ukoliko ugovorne strane nastali spor ne mogu riješiti sporazumno, nadležan je sud u Podgorici.

Za pravne odnose koji nijesu uređeni ovim ugovorom primjenjivaće se važeći propisi, relevantni za primjenu predmetnog ugovora.

Član 23

Ovaj ugovor se zaključuje za period od 01.04.2025. do 31.03.2027. godine.

Izmjene i dopune odredbi ovog ugovora, urediće se Aneksom ugovora.

Član 24

Ovaj ugovor sačinjen je u četiri (4) primjerka istovjetnog teksta, od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po dva (2).

ZA ISPORUČIOCA:

Durković Božidar



ZA FOND:



Prilog 1

Podaci o ugovoru

Podaci	Opis / Naziv
Šifra organizacione jedinice FZZO-a	90 Centrala Fonda
Adresa Fonda	Vaka Đurovića bb
E-mail FZZO	ugovori@fzocg.me
Šifra aktivnosti zdravstvene zaštite (FZZO)	Isporuka očnih pomagala
Naziv isporučioca pomagala	DOO "MONTESUN 2020" D.O.O. Nikšić
Odgovorno lice isporučioca pomagala	Gordana Đukanović
E-mail isporučioca pomagala	info@montesun.shop
Adresa isporučioca pomagala	Ulica Radoja Dakića bb, Nikšić
Kontakt telefon:	067/804-807
PIB isporučioca pomagala	03324095
PDV broj isporučioca pomagala	40/31-03612-2
Žiro račun isporučioca pomagala	535-21578-44
Javni poziv za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga isporučiocima medicinsko-tehničkih pomagala za 2025/26. godinu koii nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova	Objavljen 31.12.2024. godine
Odluka o izboru davaoca usluga	Odluka Upravnog odbora Fonda. br. 01-2537 26.03.2025. godine
Datum početka važenja ugovora	01.04.2025. godine
Datum isteka ugovora	31.03.2027. godine